


THULAGANYO YA GO RUTA E E TLHABOLOTWENG 2021- 2023
(MOPHATO 4 – SETSWANA PUO TLALELETSO YA NTLHA- KGWEDITHARO 1-4)



KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 1 (3 Matsatsi)	Tekanyetso ya motheo e diruwe mo matsatsing a ntlha a le mararo a beke ya ntlha – Matsatsi 1-3 Tshedimosetso e a rekotiwa gore bokgoni le mekhino ya thutego e lemogiwe. Tshedimosetso e go tla ikaegwa ka yona fa goipaakanyetswa go ruta le go ithuta go go tla latelang.			
BEKE 2	<p>Reetsa kgang Tlhophha go tswa mo kgannyeng ya sešweng ya boithlamedi/kgang ya tsa setso/ dikgang tsa nnete tsa botshelo. Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <p>Araba dipotso tse di bonolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotla gape kgang ka tatelano e e siameng • Neela ka nepagalo maina a baanelwa mo kgannyeng • Supa maikutlo ka ga kgang <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Neela maipobolo a bonolo ka ga maitemogelo a gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha go tswa mo maitemogelong a gago • Tlhophha setlhogo se se maleba • Tota setlhogo • Tlotla ditiragalo ka tatelano 	<p>Buisa kgang Setlhangwa go tswa mo bukagkakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: bonelapele bokao go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, dirisa medumo le metlhala ya tiriso • Araba dipotso ka ga setlhangwa • Tlhalosa tatelano ya ditiragalo le go neela baanelwabagolo • Tlotla kgang ka tatelano e e siameng • Neela maikutlo ka ga kgang <p>(Dira tirwana ya tekatlhaloganyo ka ga setlhangwa e ka tswa e kwadilwe kgotsa e le ya molomo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka tlotlofoko e ntšhwa go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng • Peleta mafoko a le lesome go tswa mo setlhangweng • Dirisa thanodi go boeletsatsa tatelano ya dialefabete <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala ka ga kgang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dipolelo ka ga kgang (Sekao) tshosobanyo kgotsa bokhutlo go ya ka wena) • Kwala dipolelo go supa maikutlo ka ga kgang • Dirisa sentle matshwao a puiso <p>Kwala maitemogelo ka nosi o dirisa foreimi, (sekao maabane...mme ka...) go tswa mo bukagkakolong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa foreimi • Tlhophha go tswa mo maitemogelong ka nosi • Tlhophha setlhogo se se maleba • Tota setlhogo • Tlotla ditiragalo ka tatelano <p>[KWALA: KGANG]</p> <p>Tlhama thanodi ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditlhaka tsa dialefabete go supa ditsebe tsa yona • Kwala mafoko a le 5 le bokao jwa ona (dithalo/dipolelo o dirisa mafoko) 	<p>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso</p> <p>Dirisa thanodi go bona mopeleto le bokao jwa mafoko</p> <p>Dirisa sentle matshwao a puiso: khutlo, Tlhakagolo, tlhakanyne</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo O tlhaloganya le go dirisa maina (sekao: buka-dibuka)</p> <p>O tlhaloganya le go dirisa maina a a senang bontsi. (sekao: molora) .Simolola go dirisa matlaloši (sekao : nngwe.pedi le santlha, sabobedi, sa bofelo)</p> <p>Agelela mo go tlhaloganyeng pakafetileng</p> <p>Tlotlofoko mo bokaong Makaelagongwe. Mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang Sekao (botlhofo/bofelo)</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
 GA COVID-19: Tihomo

KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 3-4	<p>Go reetsa le go sekaseka setlhangwa sa ditaelo. (sekao. Resipe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana ya matseno: Ponelopele • Gakologelwa tiragatso/tatelano • Ela tlhoko diponagalo tsa setlhangwa sa ditaelo • Neela ka tolamo ditaelo. • Kwala dintlha ka ga ditaelo tse di buisitsweng le go di diragatsa • Botsa dipotso go tihalosa ka botlalo. • Tshwaela ka ga go tlhaloganyega ga ditaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa setlhangwa sa ditaelo Setlhangwa go tswa mo bukakgakololong/ Faele ya Metswedi ya Morutabana Puiso-pele: bonelapele bokao go tswa mo setlhogong le ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, bokao mo tirisong • Sekaseka dintlha tse di totobetseng ka ga setlhangwa • Tihalosa tatelano ya ditiragalo <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Kwala ditaelo. Sekao Go dira kopi ya mogodungwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela didiriswa • Dirisa dintlha tse di rileng tse di totobetseng • Dirisa tatelano e e siameng • Dirisa taelo go tswa mo lediring • Dirisa sebopego se se siameng • Kwala mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago <p>Dirisa ditlhokego le melawana tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya/Pele ga go kwala • Thadiso • Boeletsa, • Tlhotlha diposo • Buisa ka tsenelelo • Tlhagisa <p>[KWALA: DITAELO]</p>	<p>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso Agelela mo godimo ga mafoko a a bonwang le ao a dirisiwang kgapetsakgapetsa Dirisa ka nepagalo Khutlo, phegelwana</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Agelela mo tirisong ya matlhaodi jaaka a a tlang pele ga leina. Sekao E tona kgomo, e sule. Go supa kgatelelo ya bokao. Tlhaloganyana le go dirisa madiri go supa tiro Go agelela mo go tlhaloganyeng le tiriso ya pakafetileng Go agelela mo go tlhaloganyeng le tiriso ya pakajaanong tsweledi Simolola go dirisa makopanyi go supa phapang (mme/fela), lebaka (gonne/ka gore), lebaka (gore) Boeletsa tiriso ya maemeditho > sekao (nna, wena, ena, bona)</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong Malatodi (mafoko a a ganetsang a mangwe. Sekao: godimo/tlase Tiriso ya ditlhakakgolo</p> <p>[TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 1 TIRO YA MOLOMO**Buisetsa godimo (20 maduo)****Simolola tiro e mo kgweditharon 1 mme e felediwe mo kgweditharong 2 mo maduo a tla beng a rekotiwa**

KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 5-6	<p>Go reetsa kgang Sekao: Naane Tlhopha go tswa mo kgannyeng ya sešweng ya boitlhamedi/kgang ya tsa setso/ dikgang tsa nnete tsa botshelo. Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonelapele se se tla diragalang • Araba dipotso tse di bonolo • Tlotla gape kgang o lebile thata tatelano • Neela maina a baanelwa mo kgannyeng • Senola baanelwa go ya ka moo ba tlhalosiwang • Senola maikutlo ka ga kgang <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Go reetsa le go neela ka molomo melaetsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go neela ntlhakgolo le dintlha tsa tlaleletso • Neela moamogedi wa molaetsa yo a totilweng, le gore molaetsa o tswa kwa go mang • Neela diteng tsa molaetsa 	<p>Buisa kgang sekao: Naane Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: bonelapele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa, sekao. dira diponelopele, bokao mo tirisong • Tlhalosa tatelano yak gang le go ntsha baanelwabagolo • Tlotla gape kgang ka tetelano ya ditiragalo • Neela maikutlo ka ga ditiragalo • Araba dipotso ka ga setlhangwa <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p> <p>Katisa puiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng. 	<p>Kwala molaetsa/ Molaetsakhutshwe(SMS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba • didrisa sebopego se se maleba • Tlhopha mongwe yo molaetsa o tla lebisiwang kwa go ene. • Khutlisas ka leina la gago <p>[KWALA: MOLAETSA/ SMS]</p>	<p>Mopeleto Lokolola mafoko a maleele ka dinoko. sekao: Le-tlho-go-no-lo</p> <p>Khutshwafatsa mafoko, sekao: jalo le jalo -jj Dirisa diakeronimi, ditlhakgolo sentle.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Go supa bongwe le bontsi mo maineng sekao: Buka/Dibuka Go supa tirisso e e tlwaelegileng ya lediri. Sekao tsamaya-tsamaile Go dirisa madirimathusi. Sekao: O a tle a nketele Go dirisa matlhalosi sekao (mo, mo godimo ga, mo tlase ga) Go dirisa makopanyi go supa tlaleletso (le) le tatelano (mme, pele ga fao) Go dirisa mefuta e e farologaneng ya matlhaodi. Sekao (a a supang seemo: nnye, golo) Tlotlofoko mo tirisong Mainatswakwa. Sekao (monnamogolo) [TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>
	<p>Katisa go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe ya ikatiso ya letsatsi le letsatsi)</p>	<p>Anela ka ga setlhangwa se se buisitsweng ka nako ya puiso ka nosi/ka setlhopha.</p>	<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo tlotlofokong ya gago</p>	

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

**MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo**

	<ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa morumo, leboko kgotsa pina. • Diragatsa ditaelo • Dira motshameko wa puo 	<ul style="list-style-type: none"> • Tlotla gape kgang/ dintlhakgolo. [PUIISO YA TSHOSOLOGO] 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go supa bokao jj. 	
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: Tiro 2: GO KWALA TLHAMO (20 maduo) Kanelo le Tlhaloso Ditemana di le 3 Ka nako ya kgweditharo</p>				

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 7-8	<p>Reetsa setlhangwa sa tshedimisetso. Sekao phousetara e e bapatsang tiragalo)</p> <p>Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neela dintlha tse di totobetseng • Ranola tshedimisetso e e neetsweng • Bapisa le maitemogelo a gago 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimisetso se se nang le ditshwantsho</p> <p>ditshate/ditafole/ditaekeramo/dimmapa tsa dikakanyo/ditshwantsho.</p> <p>Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: bonelapele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho. • O dirisa ditogamaano tsa go buisa jaaka go okola. • Go botsa le go araba dipotso • Go sekaseka dintlhakgolo le le dintlhana tse di totobetseng • Go ranola tshedimisetso e e mo ditshwantshong <p>Go buisa setlhangwapono, Sekao: phousetara e e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> •Puiso-pele: sekaseka ditshwantso • Ranola tshedimisetso • Sekaseka maikaelelo le mosola wa setlhangwa • Sekaseka puo nngwe e e dirisitsweng • Supa le go sekaseka tlhagiso/sethalo <p>Diponagalo jaaka mmala, difonto tse di farologaneng</p> <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Sosobanya setlhangwa sa tshedimisetso ka tshagetso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa mafoko a a tlogetsweng mo tshosobanyong e e kwadilweng kgotsa tshate/tafole/mmapa wa dikakanyo • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko mangwe a mašwa a a tswang mo setlhangweng <p>[TSHOSOBANYO: SETLHANGWA SA TSHEDIMOSSETSO]</p> <p>Tlhama setlhangwapono. Sekao: phousetara e e bapatsang tiragalo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopho tshedimisetso e e maleba • Dirisa sebopego se se siameng • Dirisa diponagalo tse di jaaka mmala le difonto tsa mefuta e e farologaneng le bogolo jo bo farologaneng <p>[GO KWALA: SETLHANGWAPONO]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Peleta sentle mafoko a a tlwaelegileng o dirisa thanodi</p> <p>Dirisa thanodi go tlhola mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Go dirisa modisotaelo</p> <p>Go tlhaloganya le go dirisa kganetso</p> <p>Boeletsa mainagotlhe mo bongweng le mo bontsing: sekao: Buka-Dibuka</p> <p>Pakajaanong: ke feditse.</p> <p>Simolola go dirisa “O tshwanetse”</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Mafoko a atserweng go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng ka ka nosi kgotsa ka setlhopho.</p> <p>[TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>
		<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsas dithaloso go supa bokao jalo le jalo <p>[THANODI YA GAGO]</p>		

Dirirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ dirirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

	<p>TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG: Tiro3: TSIBOGELO YA SETLHANGWA (40 maduo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithangwa tse di kwadilweng/tse di sa kwadiwang (15 maduo) • Setlhangwaponu (10 maduo) • Dipopegopuo le melawana ya tiriso (15 maduo) <p>Ga go patelesege gore ditiro tse di kwadisiwe ka gangwe</p>
--	---

KGWEDITHARO 1				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
WEEK 9-10	<p>Reetsa pina/leboko lele bonolo Setlhangwa go tswa mo dithangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gopola dintlhakgolo • Sekaseka dintlha tsa botlhokwa • Bapisa le maitemogelo a gago • Supa morumo le morethetho • Supa mafoko a a simololang ka modumo o o tshwanang • Supa maikutlo a a tsosoloswang ke setlhangwa • Diragatsa pina/mela e e rileng <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Katisa go reetsa le go bua (Tlhpha e le nngwe ya go ikatisa letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa pina kgotsa lebokole le bonolo le le nang le morumo • Tsibogela ditaello ka di diragatsa • Dira motshameko o o bonolo wa puo 	<p>Buisa leboko le le bonolo Setlhangwa go tswa mo dithangweng kgotsa faele ya metswedi ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: bonelapele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa jaaka: go bonela-pele, go leba ditshwantso ka kelotlhoko, go dirisa ditemosi mo tirisong. • Araba dipotso ka ga setlhangwa • Supa morumo le morethetho • Kgaoganyana mafoko ka dinoko • Supa maikutlo a a tsosoloswang ke stlhangwa <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p> <p>Katisa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo ka kapodiso le morumo le maikutlo <p>[BUISETSA GODIMO]</p>	<p>Kwala polelo e e nang le morumo kgotsa leboko e le bonolo le le nang le foreimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala sebedi sa dipolelo tse di rumisanang • Dirisa morumo le morethetho tse di maleba • Supa kitso ya dinoko go aga morumo <p>Katisa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dipolelo tse di simololang ka modumo o o tshwanang Sekao: Ungwa kungwa <p>[GO KWALA: DIPOLELO TSE DI RUMISANANG]</p>	<p>Mopeleto le tiriso ya matshwao a puiso Peleta sentle mafoko a atlwaelegileng o dirisa thanodi ya gago Dirisa thanodi go tlhola mopeleto le bokao jwa mafoko Dirisa sentle matshwao a puiso: letshwao la potso, letshwao la makalo.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Go dira mefuta ya madiri jaaka go nna, ke, re, o ne, go ne. Pakajaanongtsweledi (sekao: O a buisa) Go agelela mo tirisong ya matlhaodi fa morago ga maina. Sekao (Ntšwa e nnye) Boeletsa maingotlhe mo bongweng le mo bontsing: sekao: Buka-dibuka Revises use of personal pronouns e.g. Boeletsa tiriso ya maemeditho Sekao: Nna, wena, ena, bona, rona.</p> <p>Bokao jwa mafoko merumo Tlotlofoko mo bokaelong Mafoko a a tserweng mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi kgotsa ka sebedi a tswa mo lesikeng le le lengwe sekao: 'ntšwa' le' katse' mmogo ke diphologolo</p> <p>[TIRWANA E E KA GA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>
			<p>Tebelelo morago mo setlhangweng se se buisitsweng ka setlhophu/sebedi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa maikutlo a a tsosoloswang ke setlhangwa se 	<p>Rekota mafoko le bokao jw ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa dithaloso go supa bokao <p>[THANODI YA GAGO]</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

		[puisetso ya tshosologo]	
		Tebelelo morago mo setlhangweng se se buisitsweng ka setlhophapha/sebedi. <ul style="list-style-type: none"> • Supa maikutlo a a tsosoloswang ke setlhangwa se [puisetso ya tshosologo]	

DITIRWANA TSE DI SA TLHOMAMANG: KGWEDITHARO 1			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Listening and Speaking activities that comply with the Covid-19 conditions 	Ditirwana tsa go buisa le go lebela <ul style="list-style-type: none"> • Tiragatso ya go buisa • Ditirwana tsa go buisetsa godimo • Ditirwana tsa tekathaloganyo ya go buisa • Ditirwana tsa ditlhangwa tse di ikaegileng ka mefuta e le meraro ya ditlhangwa e e tlhophilweng 	Ditirwana tsa go kwala le go tlhagisa <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala • Go tlhama ditemana • Ditlhangwa tsa tlhaeletsano • Tlhamo • Ditirwana tsa boitlhamedi 	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di fapaaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso

TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG TSA MOPHATO 4 SETSWANA PUO YA TLALELETSO YA NTLHA: KGWEDITHARO 1		
TLHATLHO E ETLHOMAMENG: TIRO 1 TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo (20 maduo) Simolola ka tiro e mo kgweditharong ya 1mme e felediwe mo kgweditharong 2 fa maduo a tla bo a rekotiwa	TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 2: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Tlhamo (20 maduo) Tlhaloso / Kanelo (ditemana di le 3) Mo tsamaong ya kgweditharo	TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 3: TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tse di kwadilweng/tse di sa kwadiwang (15 maduo) • Ditlhangwapono (10 marks) • Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (15 maduo)

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tlhamo

KGWEDITHARO 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
WEEK 1-2	<p>Go reetsa kgang Tlhopha go tswa mo kgannyeng ya sešweng ya maitlhomō/kgang ya tsa setso/ dikgang tsa nnete tsa botshelo. Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaseka poloto, maitshetlego, le baanelwa • Araba dipotso tse di bonolo • Neela ka nepagalomana a baanelwa mo kgannyeng • Tlotla gape kgang ka tatelano e e nepagetseng • Supa maikutlo ka ga kgang • Tlhalosa setlhodi le tlhotlheletso e e tlholwang ke ditiragalo. <p>Tlhalosa moanelwa wa motho/phologologo tswa mo lefeleno go tswa mo kgannyeng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhalosa ka moo motho/phologolo le lefelo di lebegang ka teng • Dirisa mafoko a le mmalwa a o a ithutileng go tswa mo kgannyeng • Dirisa matlhalosi <p>Dira ketsiso e e ikaegileng ka setlhangwa</p>	<p>Buisa kgang Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisopele: bonela pele o ikaegile ka setlhogo le ditshwantsho • Ranola le go tlhalosa molaetsa. • Dirisa ditogamaano tsa go buisa. Sekao dira diponelopele, dirisa ditemosi mo tirisong, tlhola bokaelo le go swetsa bokao. • Tlotla gape ditiragalo ka tatelano e e nepagetseng • Tlhalosa maikutlo ka ga setlhangwa o neela mabaka • Sekaseka moanelwamogolo le baanelwa ba bangwe <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p> <p>Thadiso ya buka O dira tirwana ya tekatlhaloganyo mo setlhangweng (ka molomo kgotsa e kwadilwe) O dira thadiso e e bonolo ya buka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supa tshedimosetso e e botlhokwa ka . sekao setlhogo, mokwadi jj. • Supa dintlhakgolo • Sekaseka sebopego sa thadiso • Sekaseka ditsibogelo go thadiso 	<p>Kwala mmuisano o dirisa foreimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophele setlhogo diteng tse di maleba • Dirisa foreimi ka nepagalo • Puo ya moanelwa e elela ka tatelano e e rulaganeng sentle • Dirisa popegopuo e e maleba, mopeleto, tiriso ya matshwao a puiso, le sekgala se se siameng fa gare ga ditemana • <i>Kwala maina a baanelwa ka fa molemeng wa tsebe</i> • <i>Dirisa khutlopedi fa morago ga moanelwa yo a buang.</i> • <i>Dirisa mola o mošwa go supa go supa sebui sengwe le sengwe se sešwa</i> • <i>Tlhagisa ditiragatso mo masakaneng pele mafoko a buiwa.</i> • <i>Thala sekao sa tiragatso pele o simolola.</i> <p>[KWALA MMUISANO]</p> <p>Kwala tlhaloso ya motho/phologolo/lefelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloso e a utlwala • Dirisa dipolelo tse di rulaganeng sentle di tlhabosa. • Dirisa tiriso ya puo e emale (matlhalosi), mopeleto le matshwao a puiso <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p> <p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go supa bokao 	<p>Mopeleto Go supa kitso ya tatelano ya dialefabete le ditlhaka tsa nthla tsa mafoko go batla mafoko mo thanoding.</p> <p>Matshwao a puiso: Khutlo, phegelwana, letshwao la potso, letshwao la makalo, khutlopedi</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Go dirisa puo e e tlhamaletseng. Go dirisa matshwao a nopolo mo puong e e tlhamaletseng. Go dirisa tlhakagolo mo maineng. Go dirisa mefuta e efarologaneng ya matlhalosi</p> <p>Go simolola go dirisa seemo se se sa tlwaelegang sa madiri. Sekao Siana-siane</p> <p>Constructs simple sentences using Tlhama dipolelonolo o supa sediri, lediri le sedirwa. Sekao “Realeboga o buisa buka”</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong/bokaelong Mafoko a a tserweng mo ditlhangweng tgse di buisitsweng ka setlhopha kgotsa ka nosi</p> <p>[TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA]</p>

Dirirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ dirirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tlhomō

KGWEDITHARO 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
WEEK 3-4	<p>Go reetsa le go sekaseka dikgang tsa sešweng o ikaegile ka lekwalodikgang kgotsa athikele ya makasine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa matseno: Ponelopele • Go reeletsa dintlha tse di totobetseng • Supa molaetsamogolo. • Relates to own life Bapisa le botshelo jwa gago. • Sekaseka dintlhakgolo le tse di rileng tse di totobetseng • Dirisa tshedimosetso go tswa mo setlhangweng go tsibogela dipotso • Sekaseka boleng jwa dintlha tsa loago, maitsholo le setso. • Tsaya karolo mo tshekatshekong 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimosetso. Sekao athikele ya dikgang</p> <p>Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> •Puiso-pele: bonelapele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho •Dirisa ditogamaano tsa go buisa. Sekao dirisa ditemosi tsa bokaelo go bona bokao, okola go bona bokao ka kakaretso • Dirisa ditlhogo, ka mela, temana e e eteletseng pele, dikarabo go mang, eng, kae, leng le goring, jang? • Sekaseka ditlhogo • Sekakseka dintlhakgolo le dintlhana tse di totobetseng. • Tshwaela ka ga tlhopho ya ditshwantsho mo setshwantshong • Tlhalosa bokao jwa mafoko a a sa tlwaelegang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Go kwala pegelo e e ikaegileng ka maitemogelo/tiragalo e e rileng</p> <ul style="list-style-type: none"> •Go dirisa ditlhogo, mela, temana e e eteletseng pele, dikarabo go mang, eng, kae, leng le goreng, jang? • Go tlhopho diteng tse di maleba • Go dirisa foreimi e e maleba • Go kwala tlhogo/setlhogo • Go kologanya ditiragalo ka nepagalo • O dirisa tlotlofoko e e maleba • O dirisa tiriso ya puo e e maleba, mopeleto, le tiriso ya matshwao a puiso • Mopeleto o o nepagetseng o dirisa thanodi. <p>O dirisa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rulaganya/ Pele ga go kwala • Thadisa, • Boeletsa, • Tlhotlha • Go buisa gape • Go tlhagisa <p>[KWALA PEGELO YA DIKGANG]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Pakajaanong go tlhalosa dintlha tsa botshelo tsa leruri. Sekao "Letsatsi le wela kwa Bophirima" Pakatlang (sekao: Ke tla mmona ka moso"</p> <p>Go bopa go tlhaganya tiriso ya makopanyi o supa tlaletso, tatelano le phapang</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong/tirisong.</p> <p>Mafoko a a bonweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka nosi kgotsa ka sebedi</p> <p>Makaelagongwe: Mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang. Sekao: Thata/popota</p> <p>[TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO]</p>
	<p>Tlhagisa puo e e ipaakanyeditsweng</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tlhopho diteng tse di maleba • Dirisa tshimologo, bogare le bokhutlo • Tota setlhogo • Dirisa thulaganyo e e lolameng ya dikakanyo 	<p>Tshwaela ka ga setlhangwa se se buisitsweng ka nosi kgotsa ka sebedi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotla gape kgang kgotsa o tlhalose dintlhakgolo •Supa maikutlo a a tsosoloswang ke setlhangwa se se buisitsweng <p>[GO BUISETSA TSHOSOLOGO]</p>	<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalokgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go supa bokao 	

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tthomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa bokgoni jwa go tlhagisa. Sekao segalo, kgaotso, tiriso ya mmele <p>[PUO]</p>			
TLHATLHOBHO E ETLHOMAMENG: TIRO 1: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo (20 madu) Tiro ke tswetsetso go tswa go kgwedithari 1. E tla felelediwa le go rekotiwa mo kgweditharong 2				

KGWEDITHARO 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
WEEK 5-6	<p>Reetsa setlhangwa sa tshedimotsetso, sekao pegelo ya maemo a bosa kgotsa tlhaloso ya lefelo</p> <p>Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa dintlha tse di totobetseng • Ranola tshedimotsetso e e neetsweng • Bapisa le maitemogelo a gago <p>Reetsa le go tsibogela dikaelo ka molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latela dikaelo • Supa go tlhaloganya tlotlofoko e e ka ga dikaelo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimotsetso se se nang le setlhangwapono jaaka tshate/tafole/taekeramo/mmepa wa dikakanyo/mmepe/ditshwantsho</p> <p>Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: ponelopele go tswa mo setlhogong le ditshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa jaaka go okola • Go botsa le go araba dipotso • Sekaseka dintlhakgolo le le dintlha tse di totobetseng. • Ranola tshedimotsetso e e mo ditshwantso ponong <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Sosobanya setlhangwa sa tshedimotsetso ka tshegetso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng mo tshosobanyong kgotsa tshate/tafole/mmepe wa dikakanyo/ • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa mafoko mangwe a mašwa a a tswang mo setlhangweng <p>[SOSOBANYA SETLHANGWA SA TSHEDIMOTSETSO SE SE NANG LE SETLHANGWAPONO]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Go tlhaloganya le go dirisa maina mo bongweng le mo bontsing.</p> <p>Sekao: buka-dibuka</p> <p>Agelela mo tirisong ya matlhalosi sekao (Ntšwa e nnye)</p> <p>Dirisa mefuta ya madiri Sekao: e, o, e ne.</p> <p>Agelela mo go tlhaloganyeng le le tirisong ya pakafetileng</p> <p>Simolola go dirisa Madirimathusi: batlile, jalo le jalo.</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong</p> <p>Mafoko a a tserweng go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi kgotsa sebedi</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

	<p>Reetsa tihaloso le go tihalosa sengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senola sengwele go se tihalosa ka nepagalo • Dirisa mafoko a a tihalosang sengwe ka nepagalo • Dirisa mafoko mangwe a mašwa • Dirisa matthalosi <p>[TLHAGISO KA MOLOMO]</p>		<p>Kwala tihaloso ya motho/phologolo/lefele</p> <ul style="list-style-type: none"> •Tihaloso e utlwala sentle • Dirisa dipolelo tse di rulaganeng sentle <p>Dirisa tiroso ya puo e e nepagetseng</p> <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p>	<p>[TIRWANA YA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO]</p>
	<p>Katisa go reetsa le go bua (Tlhophha e le nngwe go ikatisa ka yona letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa morumo o o bonolo wa leboko kgotsa pina • Tsiboga ka go diragatsa taelo • Dira motshameko o o bonolo wa puo. 	<p>Leba sethangwa se se buisitsweng ka nosi kgotsa ka sebedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa ditlangwa tse di buisitsweng <p>[BUISETSA TSHOSOLOGO]</p>	<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditthaloso go supa bokao 	
<p>TLHATLHOBHO E E TLHOMAMENG: TIRO4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setlangwa sa tirisano: (10 maduo) <p>E kwadisiwe pele ga Teko e e kwadisiwang ka fa tlase ga tlhokomelo</p>				

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

KGWEDITHARO 2				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
WEEK 7-8	<p>Go reetsa le go diragatsa ditaelo Sekao: resipe/ditaelo/ tsa go dir sengwe Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso • Botsa dipotso go bona tshedimosetso • Go reetsa le go tsiboga ka nepagalo • Tlhalosa se se tshwanetseng go diriwa. <p>Gives simple instructions Go neela ditaelo tse di bonolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa ditaelo tse di nepagetseng tse di totobetseng • Dirisa tatelano e e nepagetseng • Dirisa lediri le le supang taelo <p>Katisa go reetsa le go bua (Tlhopha e le nngwe e o tla e dirisang letsatsi le letsatsi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa morumo o o bonolo mo lebokong kgotsa pina • Tsiboga ka go diragatsa ditaelo • Dira motshameko o o bonolo wa puo 	<p>Buisa setlhangwa sa tatelano, Sekao: resipe, ditaelo tsa go dira sengwe Setlhangwa go tswa mo ditlhangweng kgotsa faele ya morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puiso-pele: bonelapele go tswa mo setlhogong kgotsa setshwantsho • Dirisa ditogamaano tsa go buisa. <p>Sekao ponelopele, leba ditshwantsho ka kelotlhoko o dirisa ditemosi tsa mo tirisong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araba dipotso ka ga setlhangwa • Tlhalosa se se tshwanetseng go diriwa • Sekaseka dintlha tse di totobetseng ka ga setlhangwa. • Sekaseks tatelano ya ditaelo • Latela ditaelo <p>Katisa go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo ka kapodiso e e nepagetseng le maikutlo 	<p>Kwala ditaelo tse di bonolo o dirisa foreimi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomora ditaelo • Dirisa dintlha tse di totobetseng tse di maleba • Dirisa tatelano e e maleba • Kwala ditaelo o dirisa foreimi • Dirisa madiri ka nepagalo • Baakanya mopeleto o dirisa thanodi <p>[GO KWALA: DITAELO]</p> <p>Kwala dintlha ka ga ditlhogo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dintlha • Dirisa sebopego se se neagetseng • Neela dintlha setlhogo • Dirisa bongwe le bontsi ka nepagalo 	<p>Mopeleto Peleta mafoko a a tlwaelegileng o dirisa thanodi ya gago Dirisa thanodi go tlhola mopeleto le bokao jwa ona. Agelela mo kitsong ya mafoko a o a bonang le a a dirisiwang kgapetsakgapetsa. Go dira ka mafoko le dipolelo Dira ka modirisotaelo Sekao: Ema. Simolola go dirisa “e tla” go supa maikaeleo Dirisa matlhalosi a felo, (Fa, fale) Dirisa matlhalosi a tshwantshanyo mokgwa. Sekao (ka bonako)</p> <p>Tlotlofoko mo tirisong/bokaelong Malatodi; Mafoko a a ganetsang a mangwe ka bokao. (modumo/tidimalo) Mafoko a atserweng go tswa mo setlhangweng se se buisitsweng ka kopanelo/sebedi.</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGOPUO LE MELAWANA YA TIRISO]</p>
			<p>Leba setlhangwa se se buisitsweng ka nako ya puiso e e kopanetswen/puiso ka sebedi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapisa ditlhangwa tse di buisitsweng <p>[BUISETSA TSHOSOLOGO]</p>	<p>Rekota mafoko le bokao jwa ona mo thanoding ya gago</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa dithalo kgotsa dipolelo go supa bokao

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

BEKE 9-10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 5: TEKÓ E EKWADISIWANG KA FA TLASE GA TLHOKOMELO TSIBOGÉLO YA SETLHANGWA (40 madu) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Setlhangwa se se kwadilweng/se se sa kwadiwang (15 madu) • Potso 2 Setlhangwaponó (10 madu) • Potso 3 Tshosobanyo (5 madu) • Potso 4 Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso(10 madu))
------------------	--

DITIRWANA TSE DI SA TLHOMAMANG			
Ditirwana tsa go reetsa le go bua <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di farologaneng tsa go reetsa le go bua • Ditirwana tse di sa tlhomamang tse di totileng seemo sa Covid-19 	Ditirwana tsa go buisa le go lebela <ul style="list-style-type: none"> • Tiragatso ya go buisa • Ditirwana tsa go buisetsa godimo • Ditirwana tsa tekatlhaloganyo ya go buisa • Ditirwana tsa ditlhangwa tse di ikaegileng ka mefuta e le meraro ya ditlhangwa e e tlhophilweng 	Ditirwana tsa go kwala le go tthagisa <ul style="list-style-type: none"> • Go kwala • Go tlhama ditemana • Ditlhangwa tsa tlhaeletsano • Tlhamo • Ditirwana tsa boitlhamedi 	Ditirwana tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di fapaaneng tsa dipopego tsa puo le melawana ya tiriso

TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG TSA MOPHATO 4 : KGWEDITHARO 2		
TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 1: TIRO YA MOLOMO <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa godimo (20 madu) Tirwana e ke tswelletso go tswa go kgweditharo 1. E tla felediwa le go rekotiwa mo kgweditharo 2	TLHATLHOBO E ETLHOMAMENG TIRO 4: GO KWALA <ul style="list-style-type: none"> • Setlhangwa sa tlhaeletsano: (10 madu) E kwadisiwe pele ga teko e e kwadisiwang ka fa tlase ga tlhokomelo.	TLHATLHO E ETLHOMAMENG TIRO 5: TEKÓ E EKWADISIWANG KA FA TLASE GA TLHOKOMELO (TSIBOGÉLO YA SETLHANGWA 40 MADU) <ul style="list-style-type: none"> • Potso1: Tekatlhaloganyo e etswang mo setlhangweng se se kwadilweng/ se se sa kwadiwang (15 madu) • Potso 2: Setlhangwaponó (10 madu) • Potso 3: Tshosobanyo (5 madu) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (10 madu)

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tlhamo

KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 1-2	<p>Reetsa le go buisana ka Setlhangwa sa tshedimosetso</p> <p>Tlhopha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ponelopele ka ditirwana tsa matseno • Buisanang ka dintlha tsa bothokwa • Botsa dipotso go fitlhelela kitso • Reetsa le go tsiboga ka nepagalo • Araba diotso tsa molomo • Tlhagisa maitemogelo a gago 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimosetso, sk. Ka tsa loago</p> <p>Tlhopha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk. Ponelopele ka dintlha tse di kgethegileng, tseleganya dintlha ka kakaretso. •Buisa dikwalo tse di gatisitsweng • Batla kitso go tswa mo metsweding e e farologaneng • Batla kitso go tswa mo metsweding e e farologaneng. • Tlhopha dikakanyo tse di nepagetseng • Tlhopha maikaelelo a a farologaneng a setlhangwa • Tlhopha le go buisana ka mosola wa setlhangwa <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala temana ya tlhaloso (Ditemana di le pedi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhopha diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa sebopego/popego ya kgang jaaka foreimi/letlhomeso • Tlhopha setlhogo se se maleba go tshhegetsang dipolelo tse di tla tlhagisang ditemana tse pedi tse di boleng. • Itlhamela ditshwantsho go thusa mo tlhagisong • Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko <p>[GO KWALA: TLHAMO YA TLHALOSO]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Dirisa matshwao a puiso ka nepagalo: phegelwana, khutlokhutlo, matshwaonopolo, ditsejwana, khutlo. Agelela mo kitsong ya difoniki go peleta mafoko, sk. Aga mafoko a a tsamaelanang a lebisitse mo go dumisegeng ga ona kgotsa tebego ya ona.</p> <p>Agelela mo kitsong ya mafokotebo le a a ipoeletsang kgapetsakgapetsa Kgaoganyana mafoko a maleele ka dikotwana sk. Po-le-lw-ana</p> <p>Simolola ka 'D' kgotsa 'M' go supa bontsi</p> <p>Simolola ka –'Di' kgotsa 'Ma' go bopa bontsi ba lefoko</p> <p>Tsenya 'l' mo go 'D' go bopa bontsi ba mafoko.</p> <p>sk. Dintswa, dikatse dikoloi. – ntswe- Mantwe, letsatsi – matsatsi</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Agelela mo go direng ka maemeditota (sk. Nna, wena, yona, rona, bona)</p> <p>Agelela mo go direng ka Masupi (sk. se, seo, tseo, tsele)</p> <p>Boeletsana mainatota, mabadi, sk. Buka-dibuka</p> <p>Dirisa dipaka tsa madiri, sk. Tsamaya-tsamaile</p> <p>Tlhaloganyana le dirisa madiri go tlhalosa ditiragalo</p> <p>Rulaganya polelonolo ka go dirisa : Sediri, lediri, sedirwa, sk. Bongil/ o buisa/ buka ya gagwe ' Tlotlofoko mo bokaelong</p>
			<p>Tshwaela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwantshanya dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng 	

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

				Mafoko a a nopotsweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka ditlhopheng kgotsa ka bongwe [DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO]
--	--	--	--	--

KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 3-4	<p>Tsaya karolo mo dipuisanong tse di khuthswane ka setlhogo se se tlwaelegileng.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tsaya karolo • Tsepama mo setlhogong • Botsa dipotso tse di maleba <p>Ikatisetse Go reetsa le Go bua (Tlhopha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagisa morumo o o bonolo, leboko kgotsa pina. • Diragatsa motshameko o o bonolo ka puo. • Neela le go sala morago ditaello/ dikaelo tse di bonolo. • Tlotla dikgang tsa gago • Tlotla gape kgang e o e utlwileng kgotsa e o e buisitseng. 	<p>Buisa setlhangwaponno, sk. dikitsiso tsa Phousetara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele: buisanang ka ditshwantsho • Buisanang ka ga se setlhangwa e leng ka ga sona. • Tlhopha kitso e e kgethegileng • Tlhalosa kitso • Tlhalosa maikaelelo a setlhangwa • Buisana ka dingwe tsa tiriso ya puo • Bontsha le go buisana ka diponagalo di tshwana le mmala le bogolo jo bo farologaneng kgotsa mofuta wa motlhanyo (fonto) <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <p>Ikatisetse Go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa kwa godimo ka segalo se se nepagetseng, kapodiso, tlhagiso le lebelo le le siameng. 	<p>Thala le go tlhagisa setlhangwaponno, sk Phousetara kgotsa dikitsiso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa kagego/popego e e maleba • Tlhopha kitso e e nepagetseng • Dirisa diponagalo di tshwana le mmala le bogolo jo bo farologaneng kgotsa mofuta wa motlhanyo (fonto) <p>[GOKWALA: SETLHANGWAPONNO]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Dirisa kitso ya thulaganyo ya di alefabeto le tlhaka ya ntlha ya lefoko go batla lefoko mo Thanoding.</p> <p>Mafoko a asimololang ka 'P' mme a salwa morago ke –o mme a kapodisega jaaka Pu-. Sk podipula</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo.</p> <p>Dirisa maina a nang le bontsi fela, sk. dikere, marukhu</p> <p>Simolola go dirisa mabadi jaaka: nngwe, pedi, jj.</p> <p>le pele, ga latela, morago</p> <p>Agelela le go dirisa matlhaodi a tshwantshanyo</p> <p>agaelela mo tirisong ya thuanysediri</p> <p>, sk. Go na le buka e le nngwe/ Go na le dibuka tse pedi...</p> <p>Simolola go lemoga le go dirisa puo-pegelo</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka ditlhopheng kgotsa ka bongwe</p> <p>Khutswafatso ya mafoko, sk. Thelefouno – founu,</p>
			<p>Tshwaela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwantshanya dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng 	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo Thanoding ya gago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa methalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

				Diakeronimi, sk AIDS Ditlhakaina, sk HIV [DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISANO]
--	--	--	--	--

KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 5-6	<p>Reetsa kgang Tlhophha go tswa mo dikgannyeng tsa motlha o le mongwe tsa nnete/ dikgang tsa setso / maipobolo/ tekelelo/boitumelo/boitlthomo/ dikgang tsa nnete.</p> <p>Tlhophha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelepele ka se se tlaa diragalang • Buisanang ka poloto, maitshetlego le baanelwa • Araba dipotso tse di bonolo • Neela baanelwa ba ba tlhagelelang mo kgannyeng ka nepagalo. • Tlotla kgang gape ka tatelano • Tlhagisa maikutlo a gago ka kgang • Tlhalosa lebaka le tatelano ya ditiragalo <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa kgang Tlhophha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelepele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Tlhalosa molaetsa • Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk. Akanya ka dintlha kakaretso, sekaseka dintlha tse di kgethegileng, dira ponelepele, dirisa ditemosi go netefatsa bokao, ipopele setshwantsho. • Tlhalosa maikutlo ka ga setlhangwa le go neelana ka mabaka. • Tlhalosa baanelwa, poloto le maitshetlego. • Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala Bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa sebopego/popego e e maleba le foreimi/ lethomeso • Tlhophha diteng tse di maleba le setlhogo • Dirisa mafoko a a supang maikutlo • Dirisa kanelo e le motho wa ntlha • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go kwala setlhangwa • Dirisa thutapuo e e nepagetseng, mopeleto, matshwao a puiso le mela mo gare ga ditemana. • Rekota mafoko le bokao jwa ona mo Thanoding e o e ithametseng. <p>Dirisa ditogamano tsa go kwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira ipaakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Go kwala setlhangwa sa ntlha, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa <p>[GO KWALA: BUKATSATS]</p>	<p>Mopeleto Mafoko a asimololang ka p” a salwa morago ke o kgotsa u. s.k. di kapodisega jaaka: Podi, pula, Mafoko a a simololang ka modumo wa ‘k’ a salwa morago ke –e kgotsa –i go peleta lefoko, sk. Kettlele, kika</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Tlhaloganyana le go dirisa maina a mabadi (sk buka – dibuka) Agelela mo tirisong ya matlhaodi (morago ga leina), sk ntswa e nnye.</p> <p>Dirisa mefuta ya madiri, sk ‘go nna’/ ke/ e/ di/ ne/ne. Agelela mo go tlhaloganyeng tirisano ya polelonolo. Simolola go dirisa matlhalosi a mokgwa, sk ‘thata, tota, gaufi, gape’.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong Tlotlofoko mo bokaelong Mafoko a a nopotsweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka ditlhopheng kgotsa ka bongwe. Dikapolelo tsa madiri, s.k. Tsenelela</p>
			<p>Tshwaela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshwantshanya dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng 	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo Thanoding ya gago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa methalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

**MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo**

[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWAN.A YA TIRISANO].

KGWEDITHARO 3

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 7-8	<p>Go reetsa leboko/maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisanang ka se leboko e leng ka ga sona. • Amanyana le maitemogelo a gago • Supa morumo le morethetho/moribo • Supa mafoko a a simololang ka modumo o o tshwanang. • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke leboko. <p>Diragatsa leboko/ mela e e kgethegileng</p> <p>Ikatisetse Go reetsa le Go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatisa ka mafoko a a itsisang modumo, sk Tau e a rora, ntswa e a bogola <p>[TEKATLHALOGANYO YA THEETSO]</p>	<p>Buisa leboko/ maboko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong • Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk ponelopele, lebelela setahwantsho ka kelotlhoko, dirisa ditemosi. • Supa morumo le morethetho/moribo • Kgaoganya mafoko ka dinoko • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke leboko. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala dipolelo tse di bontshang morumo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala dipara tsa dipolelo tse di lekanang ka bolelele mme di rumisega. • Dirisa morumo le morethetho o o nepagetseng • Dirisa kitso ya dinoko go bopa morumo <p>[GO KWALA: DIPOLELO TSE DI RUMISEGANG]</p>	<p>Mopeleto</p> <p>Mafoko a a nang le modumo o moleele wa ditumanosi.</p> <p>Tsenyeletsa –e Kwa bofelong, sk Lee, pane apole, kettele</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Dirisa letlama le le bontshang lefelo (go ela kwa), nako (mo. ka nako), lerui (le) Atolosa tirisano ya mofuta ya madiri 'go nna, sk. Nna, nnile, bnnile, ke/ o, ba, o ne, o ne Agelela mo tirisong ya di Madirimathusi sk o ka kgona.</p> <p>bontsha bokgoni, O ka nne " go kopa tetla Simolola go dirisa makopanyi go bontsha go sa Tshwane (le fa go le jalo), lebaka (ka ntlha ya gore) le mosola (gore)</p> <p>Dirisa poeletsomodumo, poeletsomedumo ya ditumanosi, ditumammogo, mothofatso, morumo, morithitho, jj.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka ditlhopeng kgotsa ka bongwe.</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWAN.A YA TIRISANO]</p>
			<p>Ikatisetse go buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa kwa godimo ka kapodiso tlhagisa le lebelo tse di nepagetseng. 	<p>Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona mo Thanoding ya gago.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa methalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

4-8	<p>POROJEKE: Porojeke go tswa go nngwe ya dikwalo tse di buisitsweng: poko/dinaane/terama/ padi. Ela tlhoko: Go tshwanetse ga nna le pharologanyo ya dikwalo go ralala mephato. Ipaakanyo/paakanyo /dipatlisiso/ dipatlisiso ka tlhagisa ya molomo le e ekwalwang ya porojeke.</p>
-----	---

	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6: GO KWALA POROJEKE Legato la1: Dipatlisiso (Barutwana ba dira dipatlisiso ka porojeke ya bona) (10 maduo) Dibeke 4 - 5</p> <p>Legato la 2: Go kwala (Barutwana ba tsaya karolo mo go kwaleng porojeke ya bona. Matseno le tlhaloso ya ditaelo le mokgwa wa go kwala porojeke) (30 maduo) Go dira ipaakanyetsotiro/ pele ga go kwala • Go kwala setlhangwa sa ntlha sa porojeke, • Go boeletsa, • Go tseleganya, • Go tlhotlha diphoso le • Go tlhagisa Beke 6</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: GO KWALA POROJEKE Legato la 3: Tlhagiso ya molomo (Barutwana ba dira tlhagisa ya molomo ka porojeke) (20 maduo) Tlhagiso ya molomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa popego e e maleba: Matseno, mmele le bokhutlo • Tlhagisa dintlhakonokono le tse di tshagetsang dikakakanyo. • Bontsha bopaki ba go batlisisa/dipatlisiso • Dirisa puo ya mmele le tlhagisa ya dikgono, sk. Dira pono ya matlho, modumo • Tsaya karolo mo dipuisanong • Neela dikarabo tse di nepagetseng • Tshagetsa dipuisano • Bontsha tlotlo mo ditshwanelong tsa le maikutlo a ba bangwe. <p>Simolola ka tiro ya molomo ka kgweditharo 3 go feleletsa ka kgweditharo 4 fa maduo a rekotiwa.</p>
--	---	---

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

KGWEDITHARO 3				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 9-10	<p>Reetsa motshameko/ puisegodimo ya kgotsa go tswa mo seyalemoweng/ Thelebisheneng</p> <p>Tlhophha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ponelopele go tswa mo setlhogong • Tlotla terama gape ka tatelano • Neela baanelwa ka nepagalo <p>Dira motshameko wa moanelwa gotsa kgotsa seemo se se tlwaelegileng</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha diteng tse di maleba Dirisa dintlha ka nepagalo • Tlhagisa dikakaknyo le maikutlo • Nna mo setlhogong • Bontsha maitemogelo mo dipharologanyong tsa botsalano • Dirisa ya maleme a a farologaneng ka nepagalo 	<p>Buisa motshameko/ terama</p> <p>Tlhophha Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa go mo setlhogo • Dirisa ditogamano tsa go buisa • Bontsha molatatelano wa kgang • Buisanang ka baanelwa le maitshetlego • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke setlhangwa • Buisanang ka diponagalo tsa setlhangwa bogolo thata matshwao a puiso le popego. • Diragatsa motshameko kgotsa karolo nngwe ya motshameko. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUIISO]</p>	<p>Kwala mmuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha baanelwa ba ba maleba • Rulaganya dipuisano ka tatelano • Dirisa letlhomeso ka nepagalo • Dirisa puo-sebui ka nepagalo • Dirisa metseletsele ya tlotlofoko • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao • a puiso le sekgala ka nepagalo • Rekota mafoko le ditlhaloso tsa ona • mo Thanoding ya gago. <p>[GO KWALA: MMUISANO]</p>	<p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo., dirisa Thanodi ya gago</p> <p>Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Dirisa matshwao puiso ka nepagalo: Khutlo, phegelwana, full stop, kutlwana, khutlokhutlo, letshwao la potsso, letshwao la tsiboso.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Agelela mo go thaloganyeng le go dirisa pakajaanong le pakatlang, pakatsweletsopele jaanong (s.k. "O a taboga")</p> <p>Dirsa matlhalosi a nako, sk. (Kamoso, maabane) ,</p> <p>Dirisa puo- pegelo</p> <p>Dirisa matshwao nopolo mo go puo sebui</p> <p>Simolola go lemoga le go dirisa puo-pegelo</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa mo ditlhangweng tse di buisitsweng ka ditlhopheng kgotsa ka bongwe.</p> <p>[DITIRWANA TSA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWAN.A YA TIRISANO]</p>
	<p>Ikatisetse Go reetsa le go bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa morumo o o bonolo wa leboko kgotsa pina. (Tlhophha e nngwe go ikatisa mo letsatsing) Supa morumo le morethetho/moribo • Supa mafoko a a simololang ka modumo o o tshwanang. •Tshameka motshameko o o bonolo wa puo. • Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo. •Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo. •Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke leboko. 	<p>Ikatisetse go Buisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buisetsa kwa godimo ka kapodiso tlhagisa le lebelo tse di nepagetseng. 		

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

	Diragatsa leboko/ mela e e kgethegileng •Tlotla kgang ya gago • Tlotla kgang e o e utlwileng			
		Tshwaela mo setlhangweng se se ipuseditsweng ka nosi/ ka sebedi • Dira Thadiso ya buka ka molomo o dirisa letlhomeso le le maleba.	Rekotamafoko le bokao jwa ona mo Thanoding ya gago •Dirisa dithalo kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.	

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG				
	Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua • Metseletsele ya ditirwana tsa go Reetsa le Go Bua • Ditirwana tsa go Reetsa le go Bua tse di maleba le COVID 19	Ditirwana tsa go Buisa le go Lebelela • Dikgato tsa go Buisa • Ditirwana tsa go Buisetsa kwa godimo • Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya Puiso • Ditirwana tsa dikwalo di ikamagantse le dikwalo tse di tlhaoletsweng kgweditharo.	Ditirwana tsa go Kwala le go Tlhagisa • Dikgato tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa Tirisano • Tlhamo Go kwala ka boithlamedi	Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano • Metseletsele ya Dipopego tsa Puo le Melawana ya Tirisano

MOPHATO 4 SETSWANAPUOTLALELETSO YA NTLHA TSHOSOBANYO YA DITIRO TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG: KGWEDITHARO 3	
TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 6 • Go Kwala ka boithlamedi (10+30=40 maduo) Porojeke e itebagantse le NNGWE ya Dikwalo tse di buitsweng: Poko / dinaane / dikgangkhutswe / terama Ela tlhoko: Go tshwanetse ga nna le pharologanyo ya dikwalo go ralala mephato.	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7 TIRO YA MOLOMO Tlhagiso ya Porojeke ka molomo (20 maduo) Simolola ka tiro ya molomo ka kgweditharo 3 go feleletsa ka kgweditharo 4 fa maduo a rekotiwa.

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

KGWEDITHARO 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 1-2	<p>Tsaya karolo mo dipuisanong ka setlhogo se se tswaelegileng</p> <p>Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botsa dipotso tse di maleba o bo o tsibogele dipotso • Ikaege ka dipuisano • Bontsha tlotlo mo dikakanyong tsa barutwana ba bangwe <p>Diragatsa motshameko ka puo e e raraaneng/ e e bofitlha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala ditaalo morago ka nepegalo • Dirisa metsesele ya tlotlofoko • Tsaya karolo, o neela ba bangwe tshono ya go bua 	<p>Buisa kgang Tlhophha go tswa mo setlhangweng sa maitlhamelwa/ dikgang tsa setso/ maipobolo/tekelelo/metlae/boitlhomo/ dikgang tsa nnete tsa botshelo</p> <p>Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa faele ya metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele gapuiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. <p>Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk. Ponelopele ka se se tlaa diragalang. Araba le go simolola go botsa dipotso tse di raraaneng, sk. Goreng? O akanya jang?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotla kgang ka tatelano o dirisa makopanyi • Opootsa o bo o tlhalose mabaka a dikgato mo kgannyeng. • Tlhalosa lebaka le tatelano mo kgannyeng. • Neela tsibogelo ya gago ka setlhangwa <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala lekwalo la botsalano Go kwala lekwalo la botsalano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dirisa popego e e nepagetseng • Tlhophha diteng tse di maleba tsa setlhogo • Dirisa setlhogo le dipolelo tse di tshegetsang go bopa disetlhangwa tse di lomaganeng/golaganeng • Golaganya disetlhangwa o dirisa makopanyi le dipolelo • Dirisa tlotlofoko e e farologaneng • Dirisa thutapuo, mopeleto, matshwao a puiso le dibaka tse di maleba mo gare ga disetlhangwa • Dirisa thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko • Dirisa dikgato tsa go kwala • Dirisa dikgato tsa go kwala • Neela dikakanyo o dirisa dimmepe tsa tlhaloganyo • Go tlhagisa dithangwa tsa ntlha Go boeletsa • Go tlhotlha diphoso • Go kwala setlhangwa sa bofelo • Go tlhagisa setlhangwa sa bofelo se se phepa se bonala/buisega ka sebaka se se nepagetseng mo gare ga disetlhangwa tse <p>[GO KWALA; LOKWALO LWA BOTSALANO]</p>	<p>Mopeleto Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Dirisa mafoko a a simololang ka modumo 'k' mme o salwa morago ke 'a', 'o', 'u'. Dirisa 'k' go peleta mafoko. Sk.</p> <p>Katse, koko, kubu</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Simolola go tlhaloganya gore ga go na tiro kwa ntle ga leina le le e emelang, (sk. Ke rata tlhapi)</p> <p>Agelela mo tirisong ya thuanysediri, sk Go na le buka e le nngwe/ go na le dibuka di le pedi...</p> <p>Dirisa 'tlaa' go bontsha sengwe se se tlaa diragalang. Sk. Go tlaa nna diphefo gompieno Agelela mo tirisong ya letlama le le bontshang boemo (mo, kwa tlase, kwa godimo)</p> <p>Dirisa matshwao a potso Dirisa matshwao a tsiboso</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p>

Dirirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ dirirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

	<p>Ikatsetse go reetsa le go bua (Tlhophha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa o rumise • Diragatsa motshameko ka puo e e bonolo • Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo • Tlotla ka dikgang tsa gago 	<p>Tsibogela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi/ ka ditlhophha • Tshwanatshanya dibuka/ ditlhangwa tse di buisitsweng</p> <p>[GO BUISA KA BOITUMELO]</p>	<p>Rekota mafoko goya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</p> <p>Dirisa go thala kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.</p> <p>[THANODI YA BOITLHAMEDI]</p>	<p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhophha.</p> <p>Ditumatshwano (Mafoko a a kapodisegang ka go tshwana kgotsa a peletwa ka go tshwana mme a na le bokao jo bo farologaneng, sk mafatlha a sefuba/ mafatlha a dinku</p> <p>[DITIRWANA KA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO]</p>
--	--	---	--	---

KGWEDITHARO 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
<p>BEKE 3-4</p>	<p>Reetsa dipotsotherisano/ puisano ka dipontsho Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gakologelwa dintlhakgolo • Botsa dipotso tse di maleba • Tsiboga ka nepegalo • Neelana ka dikakanyo 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimosetso ka setlhangwapono, sk ditshate/ ditafole/ mmapa wa dikakanyo/ ditshwantsho</p> <p>Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Dirisa metseletsele ya ditogamano tsa go buisa, sk ponelepele, tirisso ya difoniki e ditemosi, go okolela kitso e e kgethegileng. • Araba le go simolola go botsa go le gontsi ka dipotso tse di marara, sk Goreng? O akanya jang? 	<p>Thala, tshwantsha le/kgotsa feleletsa setshwantshopono, sk ditshate/ ditafole/ mmapa wa dikakanyo/ dimmapa/ditshwantsho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kwala kitso ka nepagalo • Bontsha kgoлагano gareng ga dikarolo tse di farologaneng tsa ditshwantshopono ka nepagalo • Kwala dipolelo tse di tlhalosang ditshate • Dirisa tlotlofoko e e maleba • Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko. 	<p>Mopeleto Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo Dirisa makopanyi koketso (le) le tatelano (morago, pele)</p> <p>Bontsha go tlhaloganya le go dirisa makopanyi a a bontshang koketso, tatelano le pharologanyo. Simolola go go dirisa makopanyi go bontsha lebaka le tatelo (gore) Boeletsa tirisso ya maemeditota, skRevises use of personal pronouns e.g. Nna, wena, ena, yona, tsona, rona, bona.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

	<ul style="list-style-type: none"> •Tlhalosa le go buisana ka ditshwantshopono . <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOSOBANYA setlhangwa ka tshegetso, sk. Tlatsa tshosobanyo e e kwadilweng ka mafoko a a tlogetsweng. <p>[TSHOSOBANYO]</p>	[GO KWALA: SETSHWANTSHOPONO]	<p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhopha.</p> <p>Go kopaya ditlhogo le megatlana go aga lefoko</p>
<p>Ikatisetse go reetsa le go bua</p> <p>(Tlhopha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa o rumise • Diragatsa motshameko ka puo e e bonolo • Neela le go sala morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo • Tlotla ka dikgang tsa gago 	<p>Tsibogela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi/ ka ditlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotla kgang kgotsa dintlhogolo ka mela e le 3 go ya go e le 5. • Tlhagisa tsibogelo ya maikutlo ka setlhangwa se se buisitsweng. <p>.</p> <p>[GO BUISA KA BOITUMELO]</p>	<p>Rekota mafoko goya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</p> <p>Dirisa go thala kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj.</p> <p>[THANODI YA BOITLHAMEDI]</p>	[DITIRWANA KA DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO]
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagiso ya molomo (20 madu) <p>Tlhatlho e, ke tsweledi go simolola ka kgweditharo 3. E tlaa felelediwa ya bo ya rekotiwa ka kgweditharo 4.</p>			

di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
): Tlhomamang

KGWEDITHARO 4				
DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 5-6	<p>Reetsa kang ka ga dipuisano</p> <p>Tlhophha Sethangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ponelopele ka se se tlaa diragalang • Buisanang ka poloto, maitshetlego le baanelwa • Buisanang ka ditiragalo tsa sethangwa • Neela tsibogelo ya gago ka kang • Tlotla kang gape ka tatelano e e maleba o dirisa makopanyi. <p>[BONTSHA TLHAGISO YA DIPUISANO KA NAKO YA GO KWALA]</p> <p>Ikatisetse go reetsa le go bua</p> <p>(Tlhophha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa leboko le le khutshwane kgotsa o rumise • Diragatsa motshameko ka puo e e bonolo • Neela le go sala 	<p>Reetsa gang ka ga dipuisano</p> <p>Sethangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk. Ponelopele, dirisa ditemosi • Buisanang ka poloto, maitshetlego le baanelwa • Buisanang ka ditiragalo tsa sethangwa • Neela tsibogelo ya gago ka kang <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosobanya kang ka thuso • Tlhophha dikakorolo tsa kang tse di bontshang dipuisano. • Tlhagisa kang kgotsa dikarolo tsa kang. <p>[TSHOSOBANYO]</p> <p>Buisa bukatsatsi kgotsa go tlatsa bukatsatsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Dirisa ditogamano tsa go buisa, sk. Ponelopele, dirisa ditemosi. • Tlhophha le go buisana ka mokwadi wa bukatsatsi • Tlhagisa maikutlo a a tlhotlhelediwang ke sethangwa <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala dipuisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha diteng ka nepagalo • Dirisa letlhomeso • Dirisa puo-sebui mo dipuoisanong • Atolosa dipolelo ka go tsenyeletsa matlhaodile matlhalosi • Tlaleletsa ka tlotlofoko o tsenyeleditse maemedi, makopanyi le dipolelwana • Dirisa thutapuo e e nepagetseng, mopeleto le matshwao a puiso. • Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko. <p>[GO KWALA: DIPUISANO]</p>	<p>Mopeleto le matshwao a puiso</p> <p>Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko.</p> <p>Dirisa matshwao a puiso ka nepagalo:</p> <p>khutlwana, khutlokhutlo, ditsejwana, letshwao la potso, letshwao la tsiboso, khutlo.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo.</p> <p>Simolola go dirisa makopanyi go bontsha tlhophho (sk., e ka nna...kgotsa...).</p> <p>Simolola go lemoga le go dirisa puo- pegelo</p> <p>Simolola tiriso ka tiriso ya puo- sebui.</p> <p>Dirisa ditsejwana mo puo-sebuing</p> <p>Dirisa dikhutlwana go aroganya maina mo lenaneng</p> <p>Dirisa lenalana go bontsha thui</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO
GA COVID-19: Tihomo

	<p>morago ditaelo/ dikaelo tse di bonolo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlotla ka dikgang tsa gago 			<p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhopha.</p>
		<p>Tsibogela mo setlhangweng se se buisitsweng ka nosi/ ka ditlhopha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amanyane le botshelo jwa gago <p>[GO BUISA KA BOITUMELO]</p>	<p>Rekota mafoko goya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi.</p> <p>Dirisa go thala kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa ditlhaloso go bontsha bokao, jj. [THANODI YA BOITLHAMEDI]</p>	
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tsa tirisano: (10 maduo) • E kwalwe pele ga teko e e tlhokometsweng 				

KGWEDITHARO 4

DIKGONO	GO REETSA LE GO BUA (TIRO YA MOLOMO)	GO BUISA LE GO LEBELELA	GO KWALA LE GO TLHAGISA	DIPOPEGO TSA PUO LE MELAWANA YA TIRISO
BEKE 7-8	<p>Tsaya karolo mo dipuisanong ka setlhogo se se tlwaelegileng</p> <p>Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botsa dipotso tse di maleba le go tsibogela dipotso • Nna mo dipuisano • Tlhagisa dikakanyo • Tlotla dikakanyo tsa barutwana ba bange. <p>(Tlhopha e le nngwe go ikatisa mo letsatsing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diragatsa pina/leboko le le khutshwane kgotsa o rumise • Diragatsa motshameko ka puo e e 	<p>Buisa setlhangwa sa tshedimisetso</p> <p>Setlhangwa go tswa mo motsweding kgotsa Faele ya Metswedi ya Morutabana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga puiso: ponelopele go tswa mo setlhogong le mo ditshwantshong. • Dirisa metseletsele ya ditogamano tsa go buisa, sk ponelepele, tiriso ya difoniki e ditemosi, go okolela kitso e e kgethegileng. • Araba le go simolola go botsa go le gontsi ka dipotso tse di marara, sk Goreng? O akanya jang? • Tlhalosa le go buisana ka ditshwantsho. <p>[TEKATLHALOGANYO YA PUISO]</p>	<p>Kwala temana o dirisa letlhomeso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditemana di le 4-5 • Mafoko a le 30-40 • Dirisa diteng tse di maleba • Dirisa metseletsele ya tlotlofoko o tsenyeleditse maemedi le makopanyi le dipolelwana • Dirisa thutapuo e e maleba, mopeleto le matshwao a puiso • Dirisa Thanodi go netefatsa mopeleto le bokao jwa mafoko. 	<p>Mopeleto</p> <p>Peleta mafoko a a tlwaelegileng ka nepagalo ka tiriso ya Thanodi Dirisa kitso ya thulaganyo ya di alefabete le tlhaka ya ntlha ya lefoko go batla lefoko mo Thanoding.</p> <p>Go dira ka mafoko le dipolelo</p> <p>Simolola go lemoga le go dirisa puo-pegelo.</p> <p>Dirisa letlhalosi la felo (fa, fale)</p> <p>Dirisa letlhalosi la mokgwa (sk. Ka bonako, ka iketlo)</p> <p>AAgelelamo go thaloganyeng le go dirisa pakatseletsopole jaanong.</p> <p>Tlotlofoko mo bokaelong</p> <p>Mafoko a a nopotsweng go tswa setlhangweng se se buisitsweng ka bongwe kgotsa ka ditlhopha.</p>

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

	bonolo • Neela le go sala morago ditaelo/dikaelo tse di bonolo • Tlotla ka dikgang tsa gago	Sosobanya setlhangwa ka thuso, sk Tlatsa tshosobanyo e e kwadilweng ka mafoko a a tlogetsweng [TSHOSOBANYO]		Mafoko a a tswakantsweng, sk Kgosithobolo Kopanya dithogo kgotsa megatlana mo theong ya lefoko
			Rekota mafoko goya ka bokao jwa ona mo bukaneng e o e itlhametseng ya Thanodi. Dirisa go thala kgotsa dipolelo o dirisa mafoko kgotsa dithaloso go bontsha bokao, jj. [THANODI YA BOITLHAMEDI]	
BEKE 9-10	TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO E E LEBELETSWENG TSIBOGELO YA DITLHANGWA (40 maduo) <ul style="list-style-type: none"> • Potso 1: Tekatthaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (Maduo 15) • Potso 2: Tshekatsheko ya setshwantsho (maduo 10) • Potso 3: Go kwala tshosobanyo (maduo 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 10) 			

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTSWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo

DITIRWANA TSA TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG				
	<p>Ditirwana tsa go Reetsa le Go Bua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metseletsele ya ditirwana tsa go Reetsa le Go Bua • Ditirwana tsa go Reetsa le Go Bua tse di maleba le seemo sa COVID 19. 	<p>Ditirwana tsa go buisa le go lebelela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgato tsa go buisa • Ditirwana tsa puisetsogodimo • Ditirwana tsa Tekatthaloganyo ya puiso • Ditirwana tsa dikwalwa di ikamagantse dikwalwa tse tharo tse di tlhaotsweng mo semesetareng. 	<p>Ditirwana tsa Go Kwala le Go Tlhagisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditogamano tsa go kwala • Ditemana • Ditlhangwa tsa tirisano • Tlhamo • Go kwala ka boitlhamedi 	<p>Ditirwana tsa Dipopegotsa Puo le Melawana ya Tirisano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya ditirwana tsa dipopego tsa Puo le melawana ya tirisano

MOPHATO 4 SETSWANA PUO-TLALELETSO YA NTLHA TSHOSOBANYO YA DITIRO TSE DI TLHOMAMENG : KGWEDITHARO 4		
<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 7: TIRO YA MOLOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puisetsogodimo (20 maduo) <p>Tlhatlho e, ke tsweledi go simolola ka kgweditharo 3. E tlaa felelediwa ya bo ya rekotiwa ka kgweditharo 4.</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 8: GO KWALA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditlhangwa tsa tirisano: (10 maduo) <p>E kwalwe pele ga Teko e e tlhokometsweng</p>	<p>TLHATLHOBO E E TLHOMAMENG TIRO 9: TEKO E E TLHOKOMETSWENG: TSIBOGELO YA DIKWALWA (40 MADUO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potso1: Tekatthaloganyo ya puiso/ e e sa buisiweng (Maduo 15) • Potso 2: Tshekatsheko ya setshwantsho (maduo 10) • Potso 3: Go kwala tshosobanyo (maduo 5) • Potso 4: Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso (maduo 10)

Ditirwana tse di solofetsweng tsa phaposi/ ditirwana tse di sa tlhomamang di bontshitswe mo masakaneng

MOPHATO 4 SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA THULAGANYO YA GO RUTA YA BOSETSHABA EE TLHABOLOTWENG (KGWEDITHARO 1-4) – 2021 MORAGO GA COVID-19: Tihomo